

ZAPISNIK

delegata o državnom takmičenju/natjecanju

OPŠTI PODACI

Naziv	_____
Mjesto	_____
Datum	___/___/___, godine
Vrijeme	od ___:___ do ___:___ sati
Elektronski sistem	_____
Broj borilišta	___
Ukupan broj klubova	___
TAKMIČARI	
Uzrast	mlađi kadeti - kadeti - juniori - seniori
Broj muških takmičara	___
Broj ženskih takmičara	___
Ukupan broj takmičara	___
SUDIJE	
Glavni sudac	_____
Ukupan broj sudaca	___
ŽALBE	
Spisak klubova koji se žale	_____
Ukupno žalbi (u prilogu)	___
KNJIŽICE	
Broj klubova sa knjižicama	___
Spisak klubova bez knjižica	_____

PRIMJEDBE delegata	
ORGANIZATOR	
<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	
SUCI	
Imena sudaca i razlozi	<hr/> <hr/> <hr/>
TRENERI	
Imena trenera i razlozi	<hr/> <hr/> <hr/>
TAKMIČARI	
Imena takmičara i razlozi	<hr/> <hr/> <hr/>
OPŠTA OCJENA TAKMIČENJA	slabo - prilično dobro - dobro - vrlo dobro - odlično

DELEGAT
Ime i prezime

Potpis delegata

Sekretar TKDSBiH

M.P.

(pečat saveza)